

13.

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), člana 36 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG”, br. 02/18, 034/19, 38/20), donosim

O D L U K U **O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE** **NIKŠIĆ**

1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Nikšić.
2. Izbori će se održati 14. marta 2021. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore” i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

Broj: 01-24/21

Podgorica, 5. januar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

14.

Na osnovu člana 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 16 Zakona o političkim partijama („Službeni list RCG”, broj 21/04 i „Službeni list CG”, broj 59/11), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, postupajući po prijavi političke partije „Socijalisti Crne Gore“, skraćenog naziva „Socijalisti“ od 18.12.2020. godine, donosi

R J E Š E N J E

U Registar političkih partija, Knjiga br. I, redni broj 70 u rubrici 9 vrši se upis promjene činjenice o izmjeni i dopuni Statuta, političke partije „Socijalisti Crne Gore“, skraćenog naziva „Socijalisti“, usvojene na sjednici Inicijativnog odbora, dana 27.11.2020.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Ministarstva javne uprave broj 01-005/19-UPI-1277/3 od 19.12.2019. godine, upisana je u Registar političkih partija, Partija „Socijalisti Crne Gore“, skraćenog naziva „Socijalisti“, sa sjedištem u Podgorici, pod rednim brojem 70.

Prijavom broj UPI-06/2-055/20-3791 od 18.12.2020. godine, lice ovlašćeno za zastupanje navedene političke partije-Snežana Jonica, obratilo se za upis promjene činjenice. Uz dostavljenu prijavu, dostavljena je i Odluka Inicijativnog odbora o izmjeni i dopuni Statuta, i prečišćeni tekst Statuta partije od 27.11.2020. godine.

Zakonom o političkim partijama, članom 16 propisano je da je lice ovlašćeno za zastupanje partije dužno da u slučaju izvršenih promjena u statutu i programu partije i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu kod nadležnog organa za upis novih podataka.

Saglasno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Br: UPI-0612-055/20-3791/2

Podgorica, 29. decembra 2020. godine

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Načelnik,

Milan Šestović, s.r.

15.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE
UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 22 do 5 časova narednog dana, osim za:

- lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac,

- učenike koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,

- zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava,

- djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta,

- lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta;

2) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke, na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac i članova zajedničkog porodičnog domaćinstva;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, priređivača igara na sreću i privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu da:

- rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu, kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),

- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

5) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, da:

- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o najvišem broju lica koja istovremeno mogu da borave u tom objektu,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

- ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obaveznu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,

- obezbijede obaveznu kontrolu broja lica u objektu (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

- na vidnom mjestu jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza) i dozvoljeni broj lica koja istovremeno mogu da budu u objektu,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu iz objekta,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

6) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima da svoj rad organizuju na način, da:

- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,

- unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,

- na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,
 - za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta,
 - pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući catering, organizuju u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca,
 - onemogućuje uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
 - obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,
 - u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
 - zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike uživo, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika) i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa (DJ žurke i sl.),
 - zabrane gostima igranje i plesanje;
- 7) obaveza nošenja zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta, u zatvorenom i otvorenom prostoru, uključujući i djecu stariju od pet godina, uz obavezu poštovanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, osim u objektima stanovanja;
- 8) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.) da rad organizuju u periodu od 7 do 20 časova, uz poštovanje preporuka Instituta;
- 9) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji upravljaju skijalištima da rad skijališta organizuju, uz:
- poštovanje međusobne udaljenosti skijaša od najmanje dva metra tokom čekanja u redu,
 - nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta,
 - korišćenje žičare tako da jednu skijašku korpu koristi samo jedno lice, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva ili dva lica, ako sjede na krajnjim sjedištima, a nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva;
- 10) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama da:
- rad organizuju, u periodu od 5 do 20 časova,
 - na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o broju lica koja mogu istovremeno da borave u objektu,
 - u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,
 - obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,
 - zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga/vježbanja,
 - korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,
 - zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga;

11) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju:

- uz obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju vozila;
- uz dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz vozila,
- bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu;

12) obaveza taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika obavljaju, uz:

- obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- obavezu vozača da nakon završetka svake vožnje putnika izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

13) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju:

- uz obavezno nošenje zaštitnih maski posade plovnog objekta i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju plovnog objekta;
- bez mogućnosti stajanja putnika u plovnom objektu;

14) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,

- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,

- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta, na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalno dozvoljenom broju lica koja istovremeno mogu da borave u vjerskom objektu, uz poštovanje propisanih mjera,

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti na otvorenom prostoru, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera i zadržavanje najviše do 30 minuta na tom prostoru,

- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera,

- onemogućće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,

- svoje aktivnosti i vjerske obrede obavljaju bez prisustva vjernika u vjerskim objektima kad god je to moguće;

15) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da:

- obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije,

- svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;

16) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim

objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih mjera;

17) zabrana zadržavanja igrača u/ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

18) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije), osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

19) zabrana rada dječjih igraonica;

20) zabrana izdavanja smještajnih jedinica za boravak više od dva lica, osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva;

21) zabrana rada disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

22) zabrana organizovanja, u zatvorenom i na otvorenom prostoru, dočeka i proslave Nove godine po julijanskom kalendaru (13. januara 2021. godine);

23) primanje saučešća i obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice, uz prisustvo najviše deset lica istovremeno i obavezno nošenje zaštitnih maski.

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 tačka 4 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama dužni su da odrede lica odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koje mora na odjeći da nosi vidljivu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.

Obaveza iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na privredna društva i preduzetnike kojima u objektu istovremeno obavlja radne zadatke do troje zaposlenih.

Potvrda koju izdaje poslodavac u slučaju iz stava 1 tač. 1, 3 i 6 ovog člana data je na obrascu, koji je sastavni dio ove naredbe.

Član 2

Crnogorski državljani i stranci mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1 ovog člana dostupno je na svim graničnim prelazima preko kojih se obavlja ulazak u Crnu Goru i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja.gov.me i Instituta za javno zdravlje Crne Gore www.ijzcg.me.

Promet roba za potrebe Crne Gore kao i tranzit putnika i robe obavlja se nesmetano.

Član 3

Mjere iz člana 1 ove naredbe primjenjivaće se do 25. januara 2021. godine.

Član 4

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe:

-Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 43/20 i 46/20),

-Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 124/20 i 125/20).

Član 5

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/1855

Podgorica, 11. januara 2021. godine

Ministarka,
dr **Jelena Borovinić Bojović**, s.r.

POTVRDA

za izlazak iz objekta stanovanja

Logo znak poslodavca -----
Naziv, sjedište i adresa -----
Broj -----
Datum -----

Dozvoljava se zaposlenom -----, raspoređenom na radno mjesto--
----- da može da izlazi iz objekta stanovanja u vremenu od ----- do -----
časova, od ---- do dana -----20__ . godine ----- , radi obavljanja redovnih radnih
zadataka-----.

Potvrda se izdaje radi obavljanja redovnih radnih zadataka, važi do -----
--- 20__ . godine i u druge svrhe se ne može koristiti.

Ime, prezime i potpis odgovornog lica

Pečat poslodavca

Kontakt podaci odgovornog lica poslodavca (broj telefona i e-mail adresa)

16.

Na osnovu člana 100 stav 4 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD ZNAČAJA ZA CRNU GORU ZA 2021. GODINU

Ovaj plan sadrži podatke i mjere potrebne za efikasno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda, uključujući i mjerodavne vodostaje, kriterijume za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava, imena rukovodilaca zaštite od štetnog dejstva voda, štabove za zaštitu od štetnog dejstva voda, naziv organa odnosno privrednog društva i drugog pravnog lica koje sprovodi zaštitu od štetnog dejstva voda i sredstva za operativno sprovođenje zaštite.

ŠTAB ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD ZNAČAJA ZA CRNU GORU

Zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru organizuju i sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za vode u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno Direktoratom za vanredne situacije, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine i privrednim društvima ili drugim pravnim licima (u daljem tekstu: pravna lica) kojima se povjeri, odnosno u čijoj je nadležnosti održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.

Zaštitom od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru rukovodi štab za zaštitu od štetnog dejstva voda u sastavu:

- 1) Momčilo Blagojević, direktor Direktorata za vodoprivredu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, glavni rukovodilac zaštite od štetnog dejstva voda;
- 2) Damir Gutić, direktor Uprave za vode, zamjenik glavnog rukovodioca zaštite od štetnog dejstva voda;
- 3) Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova ili njegov zamjenik, član;
- 4) Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju ili njegov zamjenik, član;
- 5) Lidija Šćepanović, v.d. pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili njen zamjenik, član.

Izveštaje o hidrološkoj situaciji, upozorenja i prognoze Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju dostavlja glavnom rukovodiocu zaštite od štetnog dejstva voda.

Naredba o proglašenju i prestanku vanredne odbrane od štetnog dejstva voda dostavlja se:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za vodoprivredu;
- Upravi za vode;
- Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije;
- Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju;
- Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine;
- štabovima za zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja;
- nadležnim organima lokalne samouprave na ugroženom području; i

- nadležnim organima za poslove voda susjednih država, po potrebi i u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

PRAVNA LICA OVLAŠĆENA ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA

Pravna lica ovlašćena za sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda po opštinama su:

1. ANDRIJEVICA
„J.P. za stambeno komunalnu djelatnost“ - Andrijevica
Direktor Dušan Kuburović, tel. 051-230-670, mob. tel. 067-622-186.
2. BAR
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Bar
Izvršni direktor Mladen Đuričić, tel. 030-312-938.
3. BERANE
D.O.O. „Agencija za izgradnju i razvoj Berane“- Berane
Direktor Miro Vešović, mob. tel. 068-851-111.
4. BIJELO POLJE
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
Sekretar Duško Ružić, mob. tel. 069-000-110;
D.O.O. „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje
Izvršni direktor Milan Bulatović, mob. tel. 069-013-061;
D.O.O. „Komunalno – Lim“ Bijelo Polje
Izvršni direktor Radenko Vujošević. mob. tel. 067-776-000;
Služba zaštite Bijelo Polje
Komandir službe Milonja Rakonjac, mob. tel. 063-224-000;
Komunalna policija Bijelo Polje
Načelnik Muzafer Badžić, mob.tel. 067-440-431.
5. BUDVA
D.O.O. „Komunalno“ - Budva
Direktor Radovan Bauk, tel. 033-451-511, mob. tel. 068-021-796;
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Budva
Direktorica Jasna Dokić, tel. 033-452-758, mob. tel. 069-018-934;
Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva
Komandir Dragan Božović, tel. 033-451-350, mob. tel. 067-615-080.
6. GUSINJE
Opština Gusinje
Predsjednica Anela Čekić, mob. tel. 067-000-256;
Sekretarijat za inspekcijske poslove
Sekretar Refik Pirović, mob. tel. 067-610-507;
D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Gusinje
Izvršni direktor Demir Bajrović, mob. tel. 068-235-365;

Služba zaštite i spašavanja
Sead Radončić, mob. tel. 067-211-492;
Direkcija za investicije
Šemso Jarović, mob. tel. 067-610-320.

7. DANILOVGRAD

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad
Direktor Predrag Kalezić, tel. 020/811-550, 020/812-720, mob. tel. 069-012-298.

8. ŽABLIJAK

D.O.O. „Komunalno i vodovod“ - Žabljak
Direktor Radovan Bošković, tel. 052/361-179, mob. tel. 067-267-669;

9. KOLAŠIN

D.O.O. „Komunalno“ - Kolašin
Izvršni direktor Milivoje Bulatović, mob. tel. 067-077-770;

10. KOTOR

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
Samostalni savjetnik I za oblast vodoprivrede, mob.tel. 067-644-174;
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Kotor
Kontakt tel. 032/325-214, e-mail: vodovod.kotor@t-com.me;
D.O.O. „Komunalno Kotor“ - Kotor
Kontakt tel. 032/325-677, e-mail: direktor@jpkpkotor.com;
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
Kontakt tel. 032/322-940, e-mail: komunko@t-com.me;
Služba zaštite i spašavanja Opštine Kotor
Kontakt tel. 032/325-480, e-mail: vatrogasackotor@t-com.me.

11. MOJKOVAC

D.O.O. „Komunalne usluge - Gradac“ – Mojkovac
Direktor Predrag Smolović, mob.tel. 067-225-597;
Služba zaštite i spašavanja Opštine Mojkovac
Komandir Dragan Marković, mob. tel. 069-456-936.

12. NIKŠIĆ

Služba zaštite i spašavanja Opštine Nikšić
Komandir Veselin Gardašević, mob. tel. 067-230-633;
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Nikšić
Direktor Velizar Vojinović, mob. tel. 067/338-338;
D.O.O. „Komunalno“ – Nikšić
Direktor Miodrag Muratović, mob. tel. 067-642-361;
EPCG A.D. Nikšić
Izvršni direktor Igor Noveljić, tel. 040-204-105;
A.D. „Mehanizacija i programat“ - Nikšić
Direktor Radenko Čvorović, mob. tel. 067-631-530;

Spasilački klub „Extreme“ - Nikšić
Predsjednik Zoran Radović, mob. tel. 069-021-799;
„Gorska služba spašavanja Crne Gore“
Načelnik Željko Lončović, mob.tel. 067-284-497;
Sportsko rekreativno društvo „Javorak“ - Nikšić
Predsjednik Đorđije Vujičić, mob.tel. 068-847-777;
S.R.K. Nikšić
Sekretar Vlajko Simović, mob. tel. 069-524-632;
M.Z. Poljica
Predsjednik Radomir Butorović, mob. tel. 067-407-604;
M.Z. Uzdomir
Predsjednik Miomir Milić, mob. tel. 067-503-289;
M.Z. Vidrovan
Veselin Vujičić, mob. tel. 067-456-579;
M.Z. Kličevo
Predsjednik Duško Nikčević, mob. tel. 067-841-491;
M.Z. Straševina
Predsjednik Radosav Joković, mob. tel. 068-254-861.

13. PETNJICA

D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ Petnjica
Direktor Mithad Cikotić, mob. tel. 067-841-621.

14. PLAV

Opština Plav - Direkcija za uređenje prostora i investicije
Direktor Fuad Feratović, mob. tel. 068-565-899.

15. PLUŽINE

D.O.O. „Komunalno Plužine“ - Plužine
Direktor Radenko Živković, mob. tel. 069-124-024.

16. PLJEVLJA

Služba za zaštitu i spašavanje Opštine Pljevlja
Rukovodilac Goran Čavić, tel. 052-300-084, mob. tel. 063-232-147.

17. PODGORICA

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Podgorica
Izvršni direktor Vladan Vučelić, tel. 020/440-300, 020/440-390;
D.O.O. „Čistoća“ - Podgorica
Izvršna direktorica Daca Popović, tel. 020-625-349, 020-625-415;
Opština u okviru Glavnog grada - Golubovci
Predsjednica Tanja Stajović, tel. 020-873-290;
Opština u okviru Glavnog grada -Tuzi
Predsjednik Abedin Adžović, tel. 020-875-167;
D.O.O. „Putevi u reorganizaciji“ - Podgorica
v.d. izvršnog direktora Violeta Klikovac, tel. 078-103-840;
Služba zaštite Glavnog grada Podgorica

Komandir službe Andrija Čađenović, tel. 020-658-151, 020-658-152;
Komunalna policija
Načelnik Goran Janković, tel. 020-237-861;
Komunalna inspekcija
Pomoćnik načelnika inspekcije Željko Milutinović, tel. 020-672-493, mob. tel. 067-284-331.

18. ROŽAJE

Služba zaštite i spašavanja Rožaje
Komandir Nuradin Agović, mob. tel. 069-033-937.

19. TIVAT

D.O.O. „Komunalno“ - Tivat
Direktor Vlado Đukić, mob. tel. 069-026-993;
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Tivat
Direktor Alen Krivokapić, tel. 032-671-788, fax. 032-671-790, mob. tel. 069-089-141;
„Služba zaštite“ - Tivat
Komandir Zoran Barbić, mob. tel. 067-342-841;
„Dobrovoljno vatrogasno društvo“ Krtole - Tivat
Komandir Milan Vukošić, mob. tel. 069-149-662;
J.P. za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Odgovorno lice Jovo Radonjić, tel. 033-671-321, mob. tel. 069-183-542.

20. TUZI

D.O.O. „Komunalije/Komunalet“ - Tuzi
v.d. izvršnog direktora Nikola Camaj, mob.tel. 069-021-151.

21. ULCINJ

Služba zaštite Ulcinj
Načelnik Flamur Sela, mob. tel. 069-541-444;
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
Sekretar Milazim Mustafa, mob. tel. 069-474-749;
J.P. „Komunalne djelatnosti“ - Ulcinj
Načelnik Sait Katana, mob. tel. 069-067-662.

22. HERCEG NOVI

Služba zaštite i spasavanja
Komandir Zlatko Ćirović, mob. tel. 067-077-507;
D.O.O. „Komunalno-stambeno“ Herceg Novi
Direktor Jamina Konjević, mob. tel. 067-512-527.

23. CETINJE

D.O.O. „Komunalno“ Cetinje
Odgovorno lice Marko Bojović, tel. 041/238-225, mob. tel. 067-605-722;
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje
Direktor Petar Martinović, tel. 041/231-221, mob. tel. 067-040-180;
Služba zaštite Prijestonice Cetinje

v.d. komandira Predrag Moštrokol, tel. 041/234-155 i mob. tel. 067-539-888.

24. ŠAVNIK

D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Šavnik
Kontakt tel. 040-266-030, mob. tel. 067-613-626;
Služba zaštite Opštine Šavnik
v.d. komandira Mirčeta Jelić, mob.tel. 069-157-974.

MJERE POTREBNE ZA EFIKASNO SPROVOĐENJE ZAŠTITE, MJERODAVNI VODOSTAJI I KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA

Redovna zaštita od štetnog dejstva voda, preduzima se i traje u toku cijele godine obuhvatajući period do nailaska velikih voda.

Vanredna zaštita od štetnog dejstva voda, preduzima se i traje od nailaska velikih voda do prestanka opasnosti od štetnog dejstva voda, kao i u okolnostima kada prognoze Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju predviđaju padavine koje bi mogle da uslove pojavu velikih voda.

Mjere koje se preduzimaju za efikasno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda obuhvataju:

- izviđanje i osmatranje stanja voda, terena i objekata u zoni poplava;
- regulaciju nivoa vode u hidroakumulacijama do bezbjedne kote;
- plansko plavljenje određenih područja u cilju rasterećenja ugroženog područja radi smanjenja mogućnosti nastanka poplave;
- organizacijsku i materijalnu pripremu svih učesnika u zaštiti;
- uvođenje dežurstva u svim institucijama koje su učesnici sistema zaštite od štetnog dejstva voda u zavisnosti od stepena opasnosti; i
- obezbjeđivanje saradnje sa Koordinacionim timom za upravljanje u vanrednim situacijama, Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, drugim organima državne uprave, organima lokalne uprave i pravnim licima od značaja za štetno dejstvo voda radi uspješnog odgovora na nastalu situaciju.

Podaci neophodni za proglašavanje određenih stepena opasnosti od poplava, definisanih u Opštem planu zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2017. do 2022. godine ("Službeni list CG", broj 17/17) - kota nule vodomjera (kota „0“) i maksimalni zabilježeni vodostaj (Hmax) na mjerodavnim hidrološkim stanicama, po vodotocima i slivovima dati su u sljedećim tabelama:

JADRANSKI SLIV

Red. br.	Hidrološka stanica	Vodotok/jezero	Sliv	Hmax (cm)	Kota „0“ (mnm)
1.	Plavnica	Skadarsko jezero	Skadarsko jezero	588	4,56
2.	Ckla	Skadarsko jezero	Skadarsko jezero	569	4,86
3.	Brodaska njiva	Rijeka Crnojevića	Skadarsko jezero	288	8,322
4.	Fraskanjel	Bojana	Bojana	636	-0,07
5.	Međurječje	Mrtvica	Morača	430	187,51
6.	Pernica	Morača	Morača	554	178,72
7.	Zlatica	Morača	Morača	1032	53
8.	Podgorica	Morača	Morača	1226	24,6
9.	Podgorica	Ribnica	Morača	298	32,53
10.	Trgaj	Cijevna	Morača	435	92,355
11.	Gornje polje	Sušica	Zeta	154	628,34
12.	Duklov most	Zeta	Zeta	243	615,2
13.	Danilovgrad	Zeta	Zeta	1295	33,3
14.	Morakovo	Gračanica	Zeta	152	839,66
15.	Orahovo	Orahovštica	Skadarsko jezero	216	12,12

DUNAVSKI SLIV

Red. br.	Hidrološka stanica	Vodotok	Sliv	Hmax (cm)	Kota „0“ (mnm)
1.	Rožaje	Ibar	Ibar	177	1035,14
2.	Bać	Ibar	Ibar	141	920,6
3.	D. Vusanje	Grlja	Lim	191	960
4.	Gusinje	Grnčar	Lim	190	918
5.	Plav	Lim	Lim	292	906,58
6.	Murino	Murinski potok	Lim	80	900
7.	Andrijeвица	Lim	Lim	351	744,39
8.	Andrijeвица	Zlorečica	Lim	250	742
9.	Berane	Lim	Lim	598	658,05
10.	Ravna rijeka	Ljuboviđa	Lim	311	582
11.	Bijelo Polje	Lim	Lim	455	559,67
12.	Gubavač	Bjel. Bistrica	Lim	265	545
13.	Dobrakovo	Lim	Lim	612	531,6
14.	Crna poljana	Tara	Tara	344	965,8
15.	Trebaljevo	Tara	Tara	497	894,08
16.	Bistrica	Tara	Tara	637	736
17.	Timar	Bukovica	Piva	194	1065
18.	Bijela	Bijela	Piva	379	832,01
19.	Duži	Komarnica	Piva	762	760
20.	Čirovići	Čehotina	Čehotina	236	864
21.	Pljevlja	Čehotina	Čehotina	235	754,99
22.	Zabrđe	Vežišnica	Čehotina	252	770
23.	Gradac	Čehotina	Čehotina	572	665

**SREDSTVA ZA OPERATIVNO SPROVOĐENJE
ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA**

Finansijska sredstva za operativno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru obezbjeđuju se u skladu sa Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima, koji u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama („Službeni list CG“, broj 65/08) donosi Vlada Crne Gore.

Ovaj plan objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-319/20-12196/2

Podgorica, 25. decembra 2020. godine

Ministar,
Aleksandar Stijović, s.r.